

Setswana tn-na / English en

III 3

- Lorato Trok
- Wiéhan de Jager
- Tessaa Welch

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>

Attribution 3.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons



- Lorato Trok (tn-na)
- Wiéhan de Jager
- Tessaa Welch


Nozibele le Merri le Meraro /  
Nozibele and the three hairs

[globalstorybooks.net](http://globalstorybooks.net)

**Global Storybooks**




Nozibele le Merri le Meraro  
Nozibele and the three hairs



Bogologolo tala basetsana ba bararo ba ne ba ya  
go rwalela dikgong.

...

A long time ago, three girls went out to collect  
wood.



Letsatsi le ne le fisa thata mme ba ya nokeng go  
ya go thuma. Ba ile ba tsahameka monate, ba  
gasana ka metsi ba itumetsé.

...

It was a hot day so they went down to the river to  
swim. They played and splashed and swam in the  
water.



Ntšwa ya lemoga goré Nozibele o e tsiédítse. Ya  
tlogá, ya tabogéla kwa motsaneng go ya go batala  
Nozibele. Erile fa e fitħha kwa mostenng ya fitħela  
bomorwaragħwe Nozibele ba e lettie ka dithu pa  
tsé dikkjolo. E ne ya tħabba mme ya se ka ya tħolol  
e bonwa għapre.

...


Then the dog knew that Nozibele had tricked him.  
So he ran and ran all the way to the village. But  
Nozibele's brothers were waiting there with big  
sticks. The dog turned and ran away and has  
never been seen since.



Fa ba tswa mo metsing, ba lemoga gore letsatsi le setse le phirimile. Ba itlhaganelo go boela kwa motseng.

...

Suddenly, they realised that it was late. They hurried back to the village.



Erile fa ntšwa e fitlha ya batlana le Nozibebe. "Nozibebe o ko kae?" ga goa ntšwa "Ke ka fa tlase ga bolao" ga araba moriri wa ntlha "Nozibebe o fa kae?" ga goa ntšwa "Ke fano mo morago ga mojako" ga araba moriri wa bobedi "Nozibebe o ko kae?" ntšwa ya goa gape "Ke ka fa lesakeng", ga araba moriri wa boraro.


...

When the dog came back, he looked for Nozibebe. "Nozibebe, where are you?" he shouted. "I'm here, under the bed," said the first hair. "I'm here, behind the door," said the second hair. "I'm here, in the kraal," said the third hair.

When they were nearly home, Nozibele put her hand to her neck. She had forgotten her necklace. "Please come back with me!" she begged her friends. But her friends said it was too late.

...


Fa ba le gauñi le gaae Nozibele a iñshwara molaña. A lemoaga gorre o lebete sebagaa sa gagwe kwa nokeng. "A re boleñg morago ke a lo kopa" Nozibele a kopa ditstala tsa gagwe. Feña bona ba gana ba re ke bosigó.





Then she ran home as fast as she could. bed, one behind the door, and one in the kraal. hairs from her head. She put one hair under the As soon as the dog had gone, Nozibele took three hairs from her head. She put one hair under the bed, one behind the door, and one in the kraal. Then she ran home as fast as she could.

...

Eriñe fa ntšwa e fetsa go tsamaya, Nozibele a ntsha merri e meraro mo tlhogong ya gagwe. O ile a bayá morri wa ntíha ka fa tlaše ga bolao. Wa bobedi ka mo morago ga setswalo. Míme wa boraro a o baya kwa lesakeng. Morago ga foo a sia ka lebeño le legoilo a boela kwa gaba.





Nozibebe a boela morago a le esi.O ne a fitlhela sebaga sa gagwe mme a boela gae. Ka go ne go setse go fifetse, o ne a timelelwa ke tsela ya go ya gae.

...

So Nozibebe went back to the river alone. She found her necklace and hurried home. But she got lost in the dark.

Nozibebe o ne a tshwanetswe ke go apaya ,go feela le go tlhatswetsa ntšwa ka gale. Ka letsatsi lengwe ntšwa ya re “Nozibebe gompieno ke tshwanetse go etela ditsala tsa me. Pele ga ke boa o be o feetse ntlo, o apeile dijo eibile o tlhatswitse dilo tsa me.”

...



Every day she had to cook and sweep and wash for the dog. Then one day the dog said, “Nozibebe, today I have to visit some friends. Sweep the house, cook the food and wash my things before I come back.”

Mme ntšwa ya re, "mpakanyetsé bolao!" "Ga ke  
Erile a sa le kgakajana, o ne a bona go tuka lebone  
mo ntlong nungwe. O ne a itlhaganelela kwa  
teng, mme a feta a kokota.  
In the distance she saw light coming from a hut.  
She hurried towards it and knocked at the door.

...

Then the dog said, "Make the bed for me!"  
Nozibele answered, "I've never made a bed for a  
dog." "Make the bed, or I'll bite you!" the dog said.  
So Nozibele made the bed.

Mme ntšwa ya re, "mpakanyetsé bolao!" "Ga ke  
isi ke baakanyetsé ntšwa bolao!", ga araba  
Nozibele. "Mpakanyetsé bolao eseng ja!o ke tla  
go loma!" ga rialo ntšwa. Nozibele a baakanyetsá  
ntswa bolao.






O ile a makala fa mojako wa ntlo o bulwa ke ntšwa. "O batla eng fa?" Ga botsa ntšwa. "Ke timetse, mme ke batla lefelo la go robala" "Tsena, eseng jalo ke tla go loma!", ga rialo ntšwa.

...

To her surprise, a dog opened the door and said, "What do you want?" "I'm lost and I need a place to sleep," said Nozibe. "Come in, or I'll bite you!" said the dog. So Nozibe went in.



"Nkapeele dijo!" ga rialo ntšwa. "Fela ga ke isi ke apeele ntšwa dijo," ga araba Nozibe. "Apaya, eseng jalo ke tla go loma!", ga rialo ntšwa. Nozibe a apeela ntšwa dijo.

...

Then the dog said, "Cook for me!" "But I've never cooked for a dog before," she answered. "Cook, or I'll bite you!" said the dog. So Nozibe cooked some food for the dog.